

13 CLIMATE ACTION



### Dikgato tsa tlelaemete

Go tsaya dikgato tsa makgabeadipapetla go lwantsha phetogo ya tlelaemete le dikamo tsa yone

14 LIFE BELOW WATER



### Botshelo ka fa tlase ga metsi

Go somarela le go dirisa mawatle, mawatlenyane le metswedithuso ya mawatle ka tsela e e tsweleng pele gore go nne le thabololo e e tsweleng pele

15 LIFE ON LAND



### Botshelo le lefatshe

Go sireletsa, busetsa le go tswelensa tiriso e e tsweleng pele ya dithulaganyo tsa ekholoji, go tsamaisa dikgwa ka tsela e e tsweleng pele, go lwantsha le go sireletsa go direga ga sekaka le go emisa fatlhego ya dimela le diphologolo tsa mefutafuta

16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS



### KKagiso, Bosiamisi le metheo e e nonofileng

Go tswelensa merafe e e kagiso e bile e akaretsa gore go nne le thabololo e e tsweleng pele, gore go fiwe phitlhelelo go bosiamisi go botlhe le go aga ditheo tse di nonofileng tse di nang le boikarabelo e bile di akaretsa mo maemong otlhe

17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS



### Dilekane tsa Maikaelelo

Go maatlafatsa ditsela tsa go diragatsa le go ntshwafatsa Selekane sa Lefatshe sa Thabololo e e Tsweleng Pele



UN Information Centre  
Pretoria

### MABABI LE UNIC

United Nations Information Centre Pretoria, e e tlhomilweng ka 1995, ke nngwe ya ditikatikwe tsa tshedimosetso tsa UN go dikologa lefatshe. Re tswelensa kitso e kgolwane le go thaloganywa ga tiro ya UN mo Aforikaborwa, mo kgaolong le mo lefatsheng lotlhe ka go fitlhelela le go otlololela seatla go ba bangwe, maatlafatso ya bokgoni le ka matsholo. Re dira le ba bobegadikgang, batho ka bongwe le mekgatlo ya setšhaba, ditheo tsa thuto le dipuso. UNIC gompiono ke nngwe ya maphata a UN a a 18 a a leng teng mo Aforikaborwa, a bontsi jwa one a leng mo mošate, Pretoria.

Aterese ya lefelo

Ikgolaganye le rona

### Physical Address

6th Floor, Metro Park Building, 351 Francis  
Baard Street,  
Pretoria. South Africa, 0126

### Contact us

T: +27 12 354 8510/07/06

F: +27 12 354 8501

E: [info.pretoria@unic.org](mailto:info.pretoria@unic.org)

W : [unicpretoria.org.za](http://unicpretoria.org.za)

Facebook : [www.facebook.com/unicpretoria](http://www.facebook.com/unicpretoria)

Twitter : @unicpretoria



SUSTAINABLE  
DEVELOPMENT  
GOALS

MAIKAELELO A A 17 A GO  
FETOLA LEFATSHE LA RONA



[www.un.org/sustainabledevelopment](http://www.un.org/sustainabledevelopment)  
#GlobalGoals

## MAIKEMISETSO A NTSHETSOPELE E TSWELLANG

### MAIKAELELO A THABOLOLO E E TSWELELANG PELE MAIKAELELO A A 17 A GO FETOLA LEFATSHE LARONA

Kitsiso go Maikaelelo a Tlhabololo e e Tswelang Pele (SDGs) a a 17

Ka 2015, Dinaga tse e leng Ditokololo tsa UN di ne tsa amogela Lenaanetema la 2030 la Tlhabololo e e Tswelang Pele le Maikaelelo a lone a Tlhabololo e e Tswelang Pele (SDGs) a a 17. Di-SDG ke ditlhopha tse anamileng tsa maikaelelo, ditebeletlwa le dipontshi tse dinaga di solofetsweng go di dirisa go baya matlhomiso a maikemisetso a tsone mo dingwageng tse di 15 tse di latelang. Lenaanetema le ikuela go dinaga tsoitlhe gore di tseye kgato go tokafatsa matshelo a batho gongwe le gongwe le gore di se tlogele ope kwa morago. Dipuso, dikgwebo le batho ka bongwe le mekgatlho ya setšhaba, mmogo le UN, ba kokoanya le go nitamisa maiteko a go fitlhelela di-SDG ka 2030.



**1 NO POVERTY**  
**Ga fetsa bohuma**  
Go khutlisa lehuma ka mefuta yotlhe ya lone gongwe le gongwe

**2 ZERO HUNGER**  
**Ga fetsa tšhala**  
Go khutlisa tšhala, go fitlhelela seemo sa dijo tse di lekaneng le kotlo e e tokafatseng, le go tšweletsa themothuo e e tswelang pele

**3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING**  
**Pholo e e siameng le boitekanelo**  
Go netefatsa matshelo a a nang le pholo le go tšweletsa boitekanelo jwa botlhe ka dingwaga tsoitlhe

**4 QUALITY EDUCATION**  
**Thuto e nang le Boleng**  
Ho etsa bonnete ba hore ho ba le thuto e nang le boleng e akaretsang hape e lekanang le ho kgothaletsa ho ba le menyetla ya ho ithuta bophelong bohle bakeng sa bohle

**5 GENDER EQUALITY**  
**Tekano ya bong**  
Go fitlhelela tekano ya bong le go maatlafatsa basadi botlhe le basetsana

**6 CLEAN WATER AND SANITATION**  
**Metsi a a phepa le phepafatso**  
Go netefatsa go nna teng le taolo e e tswelang pele ya metsi le phepafatso go botlhe

**7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY**  
**Maatla a a sa tureng e bile a le phepa**  
Go netefatsa botlhe phitlhelelo go maatla a a sa tureng, a a ikanyegang, a a tswelang e bile e le a segompieno go botlhe

**8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH**  
**Tiro e e seriti le kgolo ya ekonomi**  
Go tšwelesa kgolo ya ekonomi e telele, e e akaretsang botlhe e bile e tšwelela pele, le tiro e e seriti go botlhe

**9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE**  
**Go ntšhwafatsa diintaseteri, boitlhamedi le mafaratlhatlha**  
Go aga mafaratlhatlha a a thata, go tšweletsa go dirwa ga diintaseteri mo go akaretsang e bile go tšwelela pele le go tšweletsa boitlhamedi

**10 REDUCED INEQUALITIES**  
**Go fokotsa botlhokatekano**  
Go fokotsa bohuma ka dinageng le gareng ga dinaga tsa go fapana

**11 SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES**  
**Ditoropo tse di tswelang pele le merafe**  
Go dira gore ditloropo le mathibelelo a batho a akaretse botlhe, a bolokesege, a nne maatla, e bile a nne a a tswelang pele

**12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION**  
**Tiriso le kumiso e e boikarabelo**  
Go netefatsa dipaterone tsa tiriso le kumiso e e boikarabelo